

Z A P I S N I K
sa osme sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu
Skupštine Crne Gore
održane 10. maja 2013. godine

Sjednica je počela u 10 sati i 10 minuta.

Predsjedavao je Mevludin Nuhodžić, predsjednik Odbora.

Sjednici su prisustvovali članovi Odbora: Milutin Simović, Radivoje Nikčević, Obrad Mišo Stanišić, Luiđ Ljubo Škrelja, Borislav Banović, Vasilije Lalošević, Velizar Kaluđerović, Zoran Miljanić i savjetnik u Odboru, Slaviša Šćekić.

Sjednici su, po pozivu, prisustvovali: ministar unutrašnjih poslova, mr Raško Konjević, sekretar Ministarstva, Dragan Pejanović, v.d. direktora Uprave policije, Slavko Stojanović, v.d. pomoćnika ministra za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, mr Ljuban Tmušić, pomoćnik direktora Uprave policije, Nikola Janjušević, pomoćnik direktora, Vesko Vukadinović, v.d. pomoćnika direktora i načelnik Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala, Saša Milić i samostalni savjetnik I u sektoru za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, Branka Bracović.

Shodno ranije podnijetom zahtjevu, sjednici je prisustvovala i predstavnica Instituta "Alternativa", Dina Bajramspahić.

Nakon uvodnog obrazloženja, za sjednicu je jednoglasno utvrđen sljedeći

D N E V N I R E D:

- 1. IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA 2012. GODINU**
- 2. IZVJEŠTAJ O STANJU SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U CRNOJ GORI U 2012. GODINI**
- 3. TEKUĆA PITANJA**

Prije prelaska na raspravu po tačkama dnevnog reda, predsjednik Odbora je podsjetio na član 6 stav 2 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane kojim je propisano da su sjednice Odbora po pravilu zatvorene za javnost, a mogu biti i otvorene, odlukom većine prisutnih članova Odbora, u skladu sa zakonom, nakon čega su članovi Odbora jednoglasno donijeli odluku da osma sjednica bude otvorena za javnost.

Predsjednik Nuhodžić je podsjetio i na dogovor sa prve sjednice Odbora u pogledu audio snimka toka sjednice, koji predlog je jednoglasno podržan.

Prva tačka dnevnog reda: IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA 2012. GODINU

U uvodnom obraćanju, ministar Raško Konjević je istakao da je na putu evropskih integracija potreban maksimalan doprinos resora koji predstavlja i izrazio uvjerenje u partnerski odnos sa Odborom za bezbjednost i odbranu, kako u pogledu kontinuiteta i unapređenja postojeće saradnje, tako i u vidu pružanja podrške nastojanjima Ministarstva za jačanje kapaciteta, kako bi na što spremniji i efikasniji način sprovodilo zakonski utvrđene nadležnosti, naročito u pogledu jačanja institucija, vladavine prava i poboljšanja profesionalnih standarda. Ministar je naglasio da je nastavljen trend smanjenja broja krivičnih djela u proteklom periodu, kao i da je obim kriminaliteta u odnosu na 2011. godinu manji za 5,2%, dok je stopa kriminala koja iznosi 9,4% jedna od najmanjih u Evropi. Takođe, kao veoma povoljne je istakao i rezultate zabilježene u oblasti bezbjednosti saobraćaja i naglasio da je u saobraćajnim nezgodama broj smrtno stradalih lica za 20,7% manji u odnosu na prethodni izvještajni period, dok je broj ukupnih saobraćajnih nezgoda manji za 21,1%. Ministar je apostrofirao da su rezultati u oblasti borbe protiv organizovanog i privrednog kriminala znatno lošiji u odnosu na 2011. godinu, te da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije težiti njihovom poboljšanju u narednom periodu, kako bi se nesmetano nastavilo sa dinamikom procesa evropskih integracija. U nastavku je naglasio da su u ovom procesu potrebni mjerljivi rezultati u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i u oblasti suzbijanja privrednog kriminaliteta, te da se oni mogu postići jedino ako organi otkrivanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije svoje rezultate pravovremeno proslijede organima gonjenja, a oni ih pretoče u optužnice koje bi rezultirale pravosnažnim presudama licima i grupama koji nisu poštovale zakon. Takođe, ministar je istakao da je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije u proteklom periodu težilo dostizanju što efikasnijih rezultata u radu, kao i povećanju transparentnosti djelovanja, što je dovelo do procesuiranja pritužbi građana na rad službenika Ministarstva i Uprave policije, koje su ocijenjene osnovanim.

U raspravi su učestvovali: Vasilije Lalošević, Zoran Miljanić, Borislav Banović, Obrad Mišo Stanišić, Velizar Kaluđerović i Mevludin Nuhodžić.

Član Odbora, Vasilije Lalošević, upoznao je ministra sa inicijativom koju su na prethodnoj sjednici Odbora podnijeli poslanici Socijalističke narodne partije, a u kojoj je sadržan zahtjev za sproveđenjem kontrolnog saslušanja ministra unutrašnjih poslova, direktora Uprave policije i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost na okolnost novih momenata iz afere "Listing", a u svjetlu hapšenja Nasera Keljmendija čije se ime pominjalo u toj aferi. Poslanik Lalošević je podsjetio na Zaključke sa 42. sjednice Odbora, održane 23. decembra 2011. godine, na kojoj je sprovedeno kontrolno saslušanje direktora Uprave policije, direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i Specijalne državne tužiteljke za suzbijanje organizovanog kriminala na temu: Listinzi u slučajevima "Keljmendi" i "Šarić", i naglasio očekivanja od Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije da u što skorijem roku dostave Odboru informaciju u pisanoj formi o novim okolnostima u pomenutoj aferi, nakon hapšenja Nasera Keljmendija, kako bi Odbor istu

mogao razmotriti i na osnovu iznijetog odlučiti da li je neophodno sprovesti novo kontrolno saslušanje na ovu temu. Osvrnuvši se na konstataciju da su rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala u 2012. godini bili znatno lošiji u poređenju sa 2011. godinom, poslanik Lalošević se interesovao da li je to posljedica nepostojanja koordinacije državnih organa u sektoru bezbjednosti ili drugih razloga, podsjetivši da je Odbor donio zaključke koji tretiraju ovo pitanje u prethodnom periodu. Podsjetivši na nalaze iz Izveštaja da je stopa kriminala jedna od najmanjih u Evropi, kao i na podatke koji ukazuju da su rezultati na mnogim poljima slabiji u odnosu na prethodni izveštajni period, poslanik je ukazao na disproporciju navedenih iskaza i zatražio pojašnjenje tim povodom.

Poslanik Zoran Miljanić iznio je stav Pozitivne Crne Gore da se naša država nalazi u nezavidnoj situaciji u pogledu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, posebno iz razloga što bi u tekućoj godini trebalo otvoriti pregovore za poglavla 23 i 24. Konstatovao je da su lica koja obavljaju funkciju nosilaca borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, direktor Uprave policije i Vrhovni državni tužilac još uvijek u statusu vršilaca dužnosti, što u najskorijem roku treba biti izmijenjeno za dobrobit svih građana Crne Gore i efikasnijeg funkcionisanja navedenih organa i institucija. Takođe, negativnim je ocijenio i to što Izveštaj brane gospodin Raško Konjević, koji nije bio ministar u 2012. godini i v.d. direktora Uprave policije Slavko Stojanović, koji takođe nije bio na sadašnjoj funkciji u izveštajnom periodu, i neophodnim ocijenio da se ovakva praksa ne smije nastaviti, već da iza izveštaja trebaju stajati osobe koje će u potpunosti preuzeti odgovornost za uspjeh odnosno neuspjeh institucije koja isti podnosi. Shodno navedenom, iznio je stav da će Pozitivna Crna Gora za buduća dešavanja u našoj državi smatrati najodgovornim ministra unutrašnjih poslova i ministra pravde. U nastavku, poslanik Miljanić je podsjetio da je potrebno izraditi novu „Mapu organizovanog kriminala“ jer je stanje u Crnoj Gori u mnogome promijenjeno od 2010. godine, kao i ukazao da će poslanici Pozitivne Crne Gore insistirati na izradi novog dokumenta, te njegovoj prezentaciji na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, kako bi se na adekvatan način proučila bezbjednosna situacija, donijeli odgovarajući zaključci i omogućilo aktivnije učešće ovog radnog tijela u pružanju podrške relevantnim institucijama, nadležnim za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Sve navedeno je u skladu sa iznijetim od strane ministra unutrašnjih poslova, da u izveštajnom periodu, nije ostvaren zadovoljavajući napredak u otkrivanju krivičnih djela u okviru borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, apostrofirao je Miljanić i ukazao da u protekloj godini nije bilo nijednog otkrivenog slučaja korupcije na visokom nivou. Dalje je ocijenio da su rezultati u borbi protiv trgovine drogom izuzetno loši, naročito u poređenju sa rezultatima policije u Republici Hrvatskoj na graničnom prelazu Debeli briješ, što navodi na zaključak o rutu kojom je navedena droga dospjela do pomenutog prelaza. Osvrnuvši se na nedavna dešavanja u Baru, poslanik Miljanić je istakao da u cilju postizanja adekvatnih rezultata u borbi protiv kriminala, ne treba upućivati Posebne jedinice policije u Bar, već finansijske istražitelje kako bi se ispitalo porijeklo novca i imovine pripadnika kriminalnih grupa, na osnovu kojih bi se pribavili adekvatni dokazi za završno djelovanje Posebne jedinice i hapšenje lica koja djeluju nasuprot zakonskim normama. U nastavku je zatražio pojašnjenje razloga sve učestalijeg podmetanja eksplozivnih naprava pod automobile i njihovog bacanja na objekte i imovinu građana, ocijenivši da isto unosi veliku nesigurnost, čemu doprinosi i činejnica da nijedno lice nije procesuirano za ova krivična

djela. Poslanik Miljanić je zatražio da na sjednici Odbora bude riječi o stanju u Kombinatu aluminijuma Podgorica, kao i o tome da li se Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije bavi ovim pitanjem, da li je otvorena operativna obrada jer je došlo do krađe struje, što proizvodi enormne troškove i ugrožava ekonomski interes Crne Gore. Takođe, zatražio je da se na sjednici Odbora do kraja rasvjetle sumnje o nezakonitom prisluskivanju predstavnika medija i političara.

Član Odbora, Borislav Banović izrazio je podršku predmetnom Izvještaju, iznio pozitivne ocjene na realističan pristup u njegovoj izradi i naglasio da sagledavanje situacije na osnovu objektivnih parametara predstavlja kvalitetan pristup za integriranje ovlašćenja i resursa u cilju postizanja što boljih rezultata u narednom periodu. Shodno iznijetom u Izvještaju, poslanik Banović je ocijenio važnim postojanje volje, odgovornosti i spremnosti za korekciju u segmentima u kojima nisu ostvareni zadovoljavajući rezultati. Dalje je istakao uvjerenje da će aktivnosti Uprave policije i ostalih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova doprinijeti poboljšanju rezultata u oblasti borbe protiv kriminala za naredni izvještajni period.

Poslanik Obrad Mišo Stanišić istakao je da realno prikazana dostignuća Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije u prethodnoj godini predstavljaju kvalitet prezentovanog Izvještaja i istakao da je na planu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u izvještajnom periodu primjetna stagnacija u odnosu na 2011. godinu, te ocijenio da u narednom periodu treba uraditi više po ovom pitanju, naročito imajući u vidu otvaranje pregovora u poglavlјima 23 i 24. S tim u vezi, konstatovao je da su kriminal i djela korupcije u opština Herceg Novi, Budva i Bar u izvještajnom periodu bili u porastu i istakao uvjerenje da će Odbor pružiti punu podršku aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova u borbi protiv ove svjetske pošasti. Takođe, ponovio je navode iz Izvještaja o neophodnosti stručnog i kadrovskog osposobljavanja u Ministarstvu, cijeneći pozitivnim stav ministra unutrašnjih poslova o njegovoj odgovornosti za djelovanje resora kojim rukovodi u narednom periodu. Osrvnuvši se na podatke iz Izvještaja, koji pokazuju da je u oblasti javnog reda i mira zabilježen porast prekršaja od 38,9%, poslanik Stanišić je ukazao da se ovom pitanju treba posvetiti dodatna pažnja. Takođe je podsjetio na visoku ocjenu saradnje hrvatske i crnogorske granične policije, koju je poslanicima prenijeta tokom studijske posjete Republici Hrvatskoj, realizovanoj u martu tekuće godine. Tokom izlaganja, poslanik Stanišić je ukazao i na uspješnu primjenu Zakona o bezbjednosti saobraćaja, koja činjenica se može potkrijepiti i statističkim podacima u proteklom periodu.

Član Odbora Velizar Kaluđerović, podsjetio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi matične evidencije od kojih u najvećoj mjeri zavisi tačnost i uređenost biračkog spiska, te od kojih zavisi mogućnost ostvarivanja Ustavom zagarantovanog biračkog prava, a samim tim predstavlja značajnu pretpostavku za legalnost i legitimnost izbornog procesa, kao i političku stabilnost. Osrvnuvši se na protekle predsjedničke ali i sprovedene parlamentarne izbore, poslanik Kaluđerović je podsjetio na iznijete primjedbe na njihovu legalnost i legitimitet. U skladu sa navedenim, ukazao je na podatak iz prezentovanog Izvještaja da je bilo 12 000 predmeta u pogledu zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva u proceduri, da je riješeno njih 5 700, dok je 6 225 ostalo neriješeno i naglasio da je od ukupnog broja 8 000 predmeta datiralo iz 2011. godine. Takođe, podsjetio je da je za vrijeme predsjedničkih izbora iz biračkih spiskova izbrisano blizu 12 000 birača koji nijesu imali crnogorsko državljanstvo, iz razloga što nisu podnijeli

zahtjev ili isti nije riješen, te istakao da je u proteklom periodu, s obzirom na izbore koji su sprovedeni, Ministarstvo trebalo da ima više senzibilnosti i bolju kadrovsku pripremljenost, kako bi se ovaj problem što bolje riješio. U nastavku je istakao i problem u vezi sa novim ličnim kartama i blizu 30 000 građana Crne Gore koji istu nijesu pribavili, te je pitao da li je licima sa starim ličnim kartama trebalo da se omogući Ustavom garantovano pravo glasa, ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove, podsjećajući na izjave predsjednika Demokratske partije socijalista koje su mediji objavili ovim povodom, a u svjetlu afere „Snimak“. U nastavku, poslanik Kaluđerović je istakao da još uvijek nije pronađen odgovor na dileme iz marta 2011. godine u vezi sa podacima na osnovu sprovedenog popisa stanovništva, da u Crnoj Gori ima 474 000 punoljetnjih građana i njihove disproporcije sa biračkim spiskom, u kom je datom momentu bilo 506 000 birača. Takođe, ukazao je da definiciju prebivališta treba preciznije zakonski propisati. Poslanik Kaluđerović je izrazio interesovanje zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova izbjeglo da prihvati inicijativu Socijalističke narodne partije, uoči predsjedničkih izbora, da se uporedi elektronska baza podataka biračkog spiska i baza podataka prebivališta odnosno ličnih karata, što bi u mnogome doprinijelo preciznosti i tačnosti biračkih spiskova. Takođe, zatražio je odgovor od ministra da li je moguće zaključiti sporazum o dvojnom državljanstvu sa Republikom Srbijom.

U odgovorima na pitanja poslanika, ministar Raško Konjević istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova upoznato sa Zaključkom Odbora prema kome će se odnijeti u skladu sa procedurom i u najkraćem roku dostaviti informaciju o aferi „Listing“ koja je predmet interesovanja. Istakao je da su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije imali intezivnu saradnju sa zemljama regiona i naglasio da su rezultat te saradnje uspješno sprovedene zajedničke akcije koje su imale za cilj otkrivanje i razbijanje određenih organizovanih kriminalnih grupa u regionu. Naglasio je da su kolege iz Bosne i Hercegovine na zahtjev Interpola iz Sarajeva posljednji zahtjev sa interesovanjem za 21 lice uputila Crnoj Gori, 24. aprila tekuće godine, te da je na isti blagovremeno odgovoreno saglasno profesionalnim standardima. Dalje je istakao da povodom nedavnog lišavanja slobode određenih lica na Kosovu nije upućen zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova tj. Upravi policije za dodatnim uključivanjem. Kao primjer dobre prakse istakao je međunarodni program „Besa“ u koji je bila uključena Uprava policije, a u okviru kojeg su tretirane organizovane kriminalne grupe iz zemalja koje su ovim projektom bile obuhvaćene. Takođe, podsjetio je i na dobru saradnju sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, sa kojima su kroz razmjenu informacija tokom 2012. i 2013. godine doprinijeli uspješnom sprovođenju operativne akcije „Lutka“ koja je rezultirala hapšenjem Nasera Keljmendi na Kosovu. Dalje je istakao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u oktobru 2010. godine imalo dvije krivične prijave za članove porodice Nasera Kelmedija i službenike Ministarstva, kroz krivične prijave zloupotrebe službenog položaja i pokušaj obezbjeđivanja falsifikovanih isprava za pomenuta lica. Istakao je da je kroz unutrašnju kontrolu ova nepravilnost uočena i na vrijeme osuđena, te da su službenici Ministarstva procesuirani na način na koji nalaže zakon. Takođe, ministar je naglasio da je za adekvatne i dobre rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije neophodna koordinacija Državnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova, te da je u februaru 2013. godine održan sastanak na nivou potpredsjednika Vlade, na kome je dogovorena potreba inteziviranja operativne saradnje viših i osnovnih tužilaštava sa područnim jedinicama što će, kako se nada, imati za rezultat efikasniju borbu protiv

organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Uz osvrт na konstataciju da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije trpi zbog toga što su vodeća lica, koja su nosioci ove borbe u v.d. stanju, Konjević je pojasnio da je Skupština Crne Gore usvojila Zakon o finansiranju političkih partija koji u svom članu 21 ne dozvoljava zapošljavanje u organima državne uprave od dana raspisivanja izbora do dana završetka izbora, te da Ministarstvo nije bilo u mogućnosti da raspiše konkurs za mjesto direktora Uprave policije, ali da je to učinjeno odmah nakon predsjedničkih izbora i izrazio nadu da će to pitanje biti uskoro riješeno. Ministar je istakao da je nova „Mapa organizovanog kriminala“ već u izradi, te da se ista radi po međunarodnim standardima i da očekuje da će u trećem kvartalu ona biti završena, te da će Odbor za bezbjednost i odbranu, nakon upoznavanja sa ovim dokumentom, biti u prilici da odluči o daljim koracima svog djelovanja u cilju pružanja podrške borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Takođe, istakao je da se u oblasti borbe protiv neovlašćene proizvodnje i trgovine opojnim drogama dosta radilo, i da je rezultat tog rada uspješno sprovedena operativna akcija „Grom“, koja je u saradnji sa tužilaštvom rezultirala lišavanjem slobode dvadeset lica u Crnoj Gori koja su bila umiješana u poslove trgovine opojnim drogama. Ministar Konjević se saglasio sa konstatacijom poslanika Miljanića da je potrebno uz pomoć finansijskih istražitelja utvrditi porijeklo stečene imovine određenih pojedinaca, i istu ako je to moguće oduzeti, jer je to jedan od najefikasnijih vidova borbe protiv organizovanog kriminala. U tom smislu, istakao je da će biti potrebna pomoć poslanika, da se kroz zakon definiše Specijalno odjeljenje za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, te prepoznaju krivična djela kojim će se to odjeljenje baviti, kao i način saradnje između tužilaštva i drugih nadležnih organa, ne samo Uprave policije. S tim u vezi, ministar Konjević naglasio je da vrlo važan segment treba da bude integrisanost carinske i poreske uprave. Saopštavajući da je to obaveza čija je realizacija predviđena za četvrti kvartal, izrazio je nadu da će se pred kraj godine biti riječi o najboljem modelu. Ministar je naglasio da je ovom procesu podršku pružila Misija OEBS-a, Ambasada Slovačke i eksperti iz Hrvatske, i da je cilj da, upravo u želji da kroz različite modele koji su prisutni u tim državama a daju efikasne rezultate, sagledaju koji je to najbolji model imajući u vidu naš legislativni okvir. Takođe, u odgovoru na interesovanje vezano za neovlašćenu primjenu mjera tajnog nadzora, ministar je istakao da su u saradnji sa direktorom Uprave policije, sprovedene mjere unutrašnje kontrole, kroz mogućnosti koje su direktoru bile na raspolaganju, kao i kroz mjere unutrašnje kontrole koja se ovim pitanjem bavila i utvrdila da nije bilo neovlašćene primjene mjera tajnog nadzora. Konjević je istakao da se ovim pitanjem treba baviti u kontinuitetu u smislu prevencije od eventualnih zloupotreba, te da je potrebno definisati pravila i procedure koje bi ove zloupotrebe onemogućile. Ministar je sugerisao da poslanici svoja interesovanja vezana za pitanje KAP-a mogu iznijeti prilikom razmatranja Izvještaja Vrhovnog državnog tužilaštva, kojom prilikom bi mogli dobiti konkretnije komentare i odgovore. U odgovoru na pitanja vezana za brisanje građana iz biračkog spiska, ministar je objasnio da Ministarstvo vodi evidencije, ali da ono nije brisalo birače, već da to rade lokalne samouprave koje od Ministarstva traže informaciju da li je određeno lice državljanin Crne Gore, nakon čega one na osnovu zakona lica koja nijesu crnogorski državljeni u zakonom propisanoj proceduri brišu iz biračkih spiskova, sa mogućnošću da ista budu vraćena u spisak nakon sticanja crnogorskog državljanstva. S tim u vezi, zamolio je za podršku poslanika u cilju izmjene Zakona o biračkim spiskovima, u cilju da jedinstveni birački spisak bude vođen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. U vezi sa pitanjem zamjene starih ličnih karata novim, ministar je pojasnio da je

u proteklom periodu u okviru određenih kampanja Ministarstva unutrašnjih poslova, stare lične karte zamijenilo 21 000 građana, ali da i dalje postoji 28 000 građana koji zamjenu nijesu izvršili, te da Ministarstvo ne može takvim licima izdati nove lične karte ukoliko ona ne upute zahtjev. U odgovoru na pitanja o mogućnosti zaključivanja sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, ministar je pojasnio da se takav sporazum ne može zaključiti iz razloga postojanja dva različita koncepta Zakona o državljanstvu u Crnoj Gori i Srbiji, te da su razgovori na nivou ministara unutrašnjih poslova o tom pitanju prekinuti jer Srbija ne želi odustati od svog koncepta koji je jedan od najliberalnijih u Evropi, kao i da Crna Gora treba da se drži svog koncepta po uzoru na druge male države, koje nastoje zaštiti svoje državljanstvo.

U odgovorima na pitanja poslanika, v.d. direktora Uprave policije, Slavko Stojanović je kazao da su u Upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih poslova u proteklom periodu radili na identifikaciji problema koji su prouzrokovali lošije rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i da su nakon navedenog pristupili njihovom rješavanju. Stojanović je istakao da će se u narednom periodu posvećenije i ofanzivnije raditi kako bi borba protiv organizovanog kriminala bila efektivnija, i izrazio nadu da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije u Odboru za bezbjednost i odbranu naći partnera u ovoj borbi, koji će u mnogome doprinijeti da rezultati budu što skoriji i transparentniji. Naglasio je da je u Upravi policije trenutno po liniji organizovanog kriminala i korupcije u toku šest policijskih akcija, po liniji privrednog kriminala tri, a po liniji droga takođe šest akcija koje bi trebalo biti finalizirane u narednom periodu u saradnji sa tužilaštvom i sa međunarodnim policijskim partnerima. Takođe, istakao je da je neophodno dodatno edukovati i osposobiti postojeći kadar, kako bi se ojačali administrativni kapaciteti Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, čime bi se doprinijelo efikasnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Podsjetio je da se u ovim institucijama u redovnim aktivnostima intezivno tretira korupcija unutar njih, i da će u narednom periodu ovaj proces biti zaokružen određenim akcijama kojima će službenici koji budu evidentirani da su imali veze sa koruptivnim radnjama biti procesuirani i propisno sankcionisani. U odgovoru na pitanje vezano za učestala podmetanja eksplozivnih naprava pod vozila građana Crne Gore, istakao je da je riječ o pojedinačnim izdvojenim slučajevima, i da se ne radi o slučajevima organizovanosti, te da se na njima i dalje radi, jer su kao takvi veoma teški za obradu uslijed nedostatka materijalnih dokaza, a nerijetko i uslijed nemogućnosti potpune saradnje sa oštećenim licem.

Nakon sprovedene rasprave Odbor je na osnovu člana 21 u vezi sa članom 7 tačka 3 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, većinom glasova, usvojio

I Z V J E Š T A J

◦

RAZMATRANJU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA 2012. GODINU

Odbor je, uz prisustvo ministra unutrašnjih poslova i v.d. direktora Uprave policije, upoznat sa realizovanim aktivnostima na planu sprovođenja reformskih procesa u nadležnosti Ministarstva, ostvarenim rezultatima u oblasti regionalne i međunarodne

saradnje, kao i sa izvještajem o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori u posmatranom periodu. Poseban osvrт učinjen je na rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela i njihovih izvršilaca, očuvanje stabilnog javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja i državne granice, zaštitu štićenih ličnosti i objekata od posebnog značaja i druge mjere i radnje od interesa za ukupnu bezbjednost.

Odbor je iskazao podršku Ministarstvu u kontinuiranom djelovanju u pravcu izvršavanja obaveza iz Godišnjeg nacionalnog programa i Procesa planiranja i revizije, kao i preduzimanju potrebnih aktivnosti na unapređenju pravnog okvira i harmonizacije zakonodavstva sa pravnom tekvinom Evropske unije.

Tokom rasprave je konstatovan doprinos Uprave policije uspostavljanju povoljnog stanja bezbjednosti u regionu i unapređenju međunarodne policijske saradnje, sa posebnim osvrtom na nastavak trenda smanjenja obima kriminaliteta i povoljnog bezbjednosnog ambijenta. S tim u vezi, apostrofiran je značaj nastavka intenzivne saradnje sa međunarodnim partnerima kroz razmjenu operativnih informacija, kao i sprovođenje zajedničkih istraga i akcija.

Odbor je ocijenio važnim održavanje pozitivnog trenda u kontekstu smanjenja štetnih i tragičnih posljedica u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima, naglašavajući da su preuzete mjere i radnje saobraćajne policije značajno uticale na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.

U oblasti integrisanog upravljanja granicom Odbor je podržao napore na operacionalizaciji standarda i uslova za adekvatno funkcionisanje graničnih prelaza i ističe potrebu jačanja infrastrukturnih kapaciteta u narednom periodu. Takođe, Odbor je konstatovao da je elektronskim nadzorom plave granice obezbijeđena efikasna kontrola i nadzor te značajno poboljšana bezbjednost crnogorskog akvatorija i priobalja i pohvalio nastavak aktivnosti Uprave policije na pripremi, osposobljavanju i upućivanju policijskih službenika u mirovne misije Ujedinjenih nacija, NATO i Evropske unije.

Nakon sprovedene cjelovite rasprave o Izvještaju, Odbor je ocijenio da rezultati koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova ostvarilo u izvještajnom periodu obezbjeđuju nesmetano unapređivanje sistema bezbjednosti i zadovoljenje potreba građana Crne Gore. S tim u vezi, Odbor je većinom glasova prihvatio Izvještaj sa sljedećim

Z A K L J U Č C I M A:

1. Imajući u vidu ključne izazove u procesu evropskih i evroatlantskih integracija Odbor insistira na unapređenju aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, privrednog kriminaliteta kao i na planu sprječavanja zloupotrebe i krijumčarenja opojnih droga;
2. Uvažavajući okolnost da su preuzete mjere i radnje saobraćajne policije značajno uticale na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica, Odbor cijeni neophodnim adekvatno opremanje pripadnika saobraćajne policije i podsjeća na sugestiju upućenu Ministarstvu finansija Vlade Crne Gore sa četvrte sjednice Odbora održane 31. januara 2013. godine, u okviru Zaključka br. 5;

3. Nakon realizovane posjete Ministarstvu unutrašnjih poslova i sprovedenog neposrednog uvida, Odbor potencira potrebu za kvalitetnim tehničkim opremanjem Odjeljenja za posebne provjere;
4. Odbor insistira na nastavku aktivnosti u cilju rasvjetljavanja krvičnih djela ubistava izvršenih u prethodnom periodu koje imaju za cilj unapređenje efikasnosti ovog segmenta sistema bezbjednosti;
5. Imajući u vidu da je učešće maloljetnika u vršenju krivičnih djela značajno povećano, Odbor ukazuje na važnost preduzimanja preventivnih mjera i radnji u cilju sprječavanja i suzbijanja kriminaliteta, prekršaja i drugih nezakonitih ponašanja u ovom segmentu.

Za Izvještaj u cjelini glasalo je pet poslanika: Mevludin Nuhodžić, Radivoje Nikčević, Obrad Mišo Stanišić, Luiđ Ljubo Škrelja i Borislav Banović, dok su poslanici Velizar Kaluđerović, Vasilije Lalošević i Zoran Miljanić bili uzdržani.

Članovi Odbora Velizar Kaluđerović, Vasilije Lalošević i Zoran Miljanić podržali su zaključke 2, 3, 4 i 5.

Druga tačka dnevnog reda: IZVJEŠTAJ O STANJU SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U CRNOJ GORI U 2012. GODINI

Predstavljajući Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2012. godini, mr Ljuban Tmušić, v.d. pomoćnika ministra za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, podsjetio je članove Odbora na organizacionu strukturu sistema zaštite i spašavanja, i njegovo funkcionisanje na lokalnom i državnom nivou. Istakao je da sistem zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, i pored nedostatka finansijskih sredstava uspijeva da ostvari sve svoje zadatke i naglasio da je za izgradnju efikasnog i integrisanog sistema zaštite i spašavanja, neophodno izvršiti materijalno-tehničko opremanje svih subjekata ovog sistema, shodno materijalnim mogućnostima. Takođe, istakao je da je jedan od značajnijih problema sa kojim se suočava sistem zaštite i spašavanja neadekvatna popunjenoš kadra, koja je na nivou od 60%, i da bi ovaj problem trebalo što prije riješiti kako bi sistem funkcionisao u svom punom kapacitetu. Posebno je istakao da su postojeća oprema i materijalno-tehnička sredstva u značajnoj mjeri zastarjela, i da u pojedinim opštinskim službama zaštite i spašavanja nedostaje lična i kolektivna oprema za sve vrste hazarda, dok pojedine službe raspolažu samo sa pripadajućom opremom dobijenom uz nova vatrogasno – spasilačka vozila. Osvrnuvši se na 2012. godinu i angažman pripadnika službe zaštite i spašavanja u gašenju požara koji su u protekljoj godini bili veoma česti, kao i na njihovo djelovanje tokom vanrednog stanja, istakao je da su pripadnici ovog sistema uspijevali da u dobroj mjeri izvrše svoje zadatke uprkos nedostatku ljudstva i opreme. Istakao je da je u navedenom periodu sistem zaštite i spašavanja bio dobro iskoordinisan i da su pripadnici sistema, uz pomoć helikoptera i opreme zemalja članica NATO, ozbiljno pristupili, i uspješno riješili sve probleme sa kojima je stanovništvo Crne Gore tada bilo suočeno. Tmušić je, govoreći o neutralizaciji neeksplođiranih ubojnih sredstava, istakao da su problemi u ovoj oblasti njihovog rada veliki, a tiču se uglavnom nedostatka adekvatnog vozila za prevoz NUS-a, neposjedovanja opreme za pretragu terena, nedostatka lične zaštitne opreme, neobučenost državnog službenika za rad sa hemijskim, biološkim i nuklearnim punjenjima NUS-a kao i nedostatak kadra na šta je ranije već ukazano. S tim u vezi, istakao je da je sistem zaštite i spašavanja kandidovao projekat u okviru NATO programa

„Nauka za mir“, i nadu da će za isti biti opredjeljena sredstva u iznosu od 300 000 eura, kako bi se obezbijedila neophodna oprema i vozila potrebna za rad. U nastavku, Tmušić je naglasio da je velika pažnja posvećena adekvatnoj obuci lica angažovanih na poslovima zaštite i spašavanja, kroz razne inicijative i programe u zemlji i inostranstvu i da će ona biti nastavljena kako bi pripadnici ovog sistema bili spremni da na što bolji način izađu na kraj sa svim potencijalnim hazardima. Takođe, istakao je da međunarodna, a prevashodno regionalna saradnja, u mnogome determinišu kvalitet odgovora na hazarde, pa je u prilog tome naglasio da su u 2012. godini potpisano više bilateralni sporazuma koji omogućavaju Crnoj Gori da u slučaju suočavanja sa određenim hazardima može očekivati pomoć i korišćenje resursa država potpisnica. Pored toga, naglasio je da su pripadnici sistema zaštite i spašavanja učestvovali na dvije međunarodne vježbe koje su doprinijele kvalitetu obuke svih učesnika, i unaprijedile znanja i tehnike u suočavanju sa raznim hazardima. Na kraju, izrazio je nadu da će se novim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju, omogućiti efikasnije funkcionisanje ovog sistema u Crnoj Gori, i da će na pripremi pomenutih izmjena i dopuna biti uključeni eksperti iz Generalnog direktorata za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć, što će u mnogome doprinijeti njihovom kvalitetu.

U raspravi su učestvovali: Zoran Miljanić, Velizar Kaluđerović, Luiđ Ljubo Škrelja, Velizar Kaluđerović i Milutin Simović.

Poslanik Zoran Miljanić je, ističući da je sistem za zaštitu i spašavanje jedan od najbitnijih segmenata u državnom sistemu, konstatovao da uslijed nedostatka materijalnih sredstava isti ne može izaći na kraj sa svim problemima sa kojima je dužan da se suoči, i naglasio da je neophodno više pažnje posvetiti ovom sistemu kako bi zadatke obavljaо u punom kapacitetu. Negativnim je ocijenio nefunkcionisanje Operativno komunikacionog centra 112, i kao primjer koji bi crnogorski sistem zaštite i spašavanja trebao da slijedi u tom pogledu, naveo je hrvatski model, sa kojim su članovi Odbora za bezbjednost i odbranu imali prilike upoznati se tokom studijske posjete Republiци Hrvatskoj. Takođe, poslanik Miljanić je kazao da će u okviru posjete Sektoru za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, tražiti uvid u ugovor koji je zaključen sa firmom „Sony Ericsson“ o nabavci i instalaciji opreme za Operativno komunikacioni centar, kako bi utvrdili odgovornost zbog nepostavljanja kupljene opreme skoro do isteka njenog garnatnog roka. Poslanik Miljanić je izrazio interesovanje da li je planirana kupovina „Kanadera“ jer su oni prepoznati kao najefikasniji u borbi sa požarima, sa kojima se Crna Gora suočava skoro svakog ljeta. Naglasio je da je neophodno što prije materijalno i tehnički sposobiti sistem zaštite i spašavanja kako bi se izbjegao negativan uticaj požara na turističku sezonu. Takođe, poslanik Miljanić je izrazio negodovanje zbog korišćenja luksuznih automobila u Sektoru za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, i istakao da su se umjesto njih mogla uzeti određena terenska vozila koja bi bila od veće pomoći u izvršavanju osnovnih zadataka pripadnika ovog Sektora.

Član Odbora Vasilije Lalošević, veoma negativnim je ocijenio nefunkcionisanje Operativno komunikacionog centra 112, podsjećajući na činjenicu da je oprema za funkcionisanje ovog sistema obezbijeđena i već raspoređena na sedam lokacija u Crnoj Gori, ali da se još uvijek čeka na njenu instalaciju i stavljanje u funkciju. Podsjetio je da su garantni rokovi ove opreme pri isteku i da se ona što prije mora staviti u funkciju kako bi građani Crne Gore bili u mogućnosti da što lakše zatraže i dobiju pomoć u slučajevima određenih nepogoda. Takođe, poslanik Lalošević je podsjetio da uprkos nepovoljnoj

ekonomskoj situaciji i nedostatku sredstava, postoje IPA fondovi koji stoje na raspolaganju i da je potrebno akreditovati određene projekte kako bi se obezbijedila potrebna finansijska sredstva koja bi se stavila na raspolaganje sistemu zaštite i spašavanja.

Poslanik Luidj Ljubo Škrelja negativnim je ocijenio činjenicu da su područna vatrogasna društva preformulisana u službe zaštite i spašavanja, te da se kao takve ne mogu suočiti sa brojnim problemima i izvršiti svoje zadatke na pravi način, jer je evidentno da takvi centri u pojedinim opština nemaju čak ni adekvatnu opremu za rad, kao ni dovoljno i adekvatno obučen kadaš koji se može nositi sa svim izazovima i zahtjevima njihovog poziva. Složio se sa kolegama da sistemu zaštite i spašavanja treba posvetiti punu pažnju kako bi se adekvatno materijalno i tehnički opremio i kao takav pružio građanima Crne Gore odgovarajuću zaštitu.

Poslanik Velizar Kaluđerović izrazio je interesovanje da li u Sektoru postoje zalihe potrebne opreme kao što su čizme i lopate, imajući u vidu činjenicu da je u proteklom periodu bilo problema sa nedostatkom broja ove opreme potrebne za vrijeme poplava i sniježnih nepogoda koje su ranije zahvatile Crnu Goru.

Član Odbora Milutin Simović istakao je da bi prodaja luksuznih automobila i kupovina terenskih vozila za potrebe Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost bio pravi korak koji bi doprinio boljem funkcionisanju ovog Sektora i da bi njegov menadžment trebalo da uzme u obzir i tu mogućnost, kako bi građanima Crne Gore pružili adekvatnu i pravovremenu pomoć u datom trenutku.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, Ljuban Tmušić je članovima Odbora pojasnio da se radi o veoma mladom sistemu koji je potrebno dodatno usavršavati, da su za to potrebna i izvjesna ulaganja, a da jedna vrsta takvih ulaganja jeste i kupovina određene opreme i vozila. Takođe, objasnio je da kupovina "Kanadera" u ovom trenutku nije opcija koja se razmatra, imajući u vidu finansijske mogućnosti Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, i istakao da on vrlo uspješno funkcioniše i sa resursima koji već postoje u avijaciji. On je istakao da Sektor na raspolaganju ima tri helikoptera za gašenje požara, dva "Dromadera" i dva "Air Tractor-Fire Boss" aviona koji su za crnogorske potrebe za sada dovoljni. Pored toga, naglasio je da kada bi se pristupilo eventualnoj nabavci novih letjelica, da bi bilo ispravnije kupiti još neki od navedenih modela jer je razlika u njihovoj i cijeni jednog "Dromadera" drastična. Tmušić je naglasio da je pravovremena i precizna dojava o požaru najznačajniji momenat u sankcionisanju posljedica požara. Istakao je da nakon pravovremene dojave o požaru vrlo lako i brzo može djelovati avijacijom kako bi se požar neutralisao na vrijeme. Međutim, ako dođe do neadekvatne procjene na terenu i ako osoba koja se javila situaciju pogrešno procijeni, u smislu da se određeni požar može neutralisati uz pomoć lokalnih službi, onda posljedice mogu biti katastrofalne tj. u takvim slučajevima vrlo se teško izboriti sa požarnom stihijom čak i uz pomoć avijacije. Uz prethodno navedeno, Tmušić je istakao neophodnost stavljanja u funkciju Operativno-komunikacionog centra 112 u što skorijem roku. U pojašnjenu zašto postojeća oprema nije instalirana, Tmušić je naglasio da je ranijom sistematizacijom bilo predviđeno sedam centara i to u: Baru, Herceg Novom, Podgorici, Nikšiću, Pljevljima, Bijelom Polju i Beranama, shodno čemu su opredijeljena sredstva i kupljena oprema. Takođe, istakao je da je u 2013. godini urađen novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji u Ministarstvu

unutrašnjih poslova i Sektoru za varedne situacije i civilnu bezbjednost, te da je na osnovu njega planirano uspostavljanje tri centra, jedan za sjevernu regiju, drugi za centralnu i treći za primorsku regiju Crne Gore. Ti centri, kako je naveo, bi trebalo da budu stavljeni u funkciju do kraja godine, kada se očekuje i premještanje Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost iz postojećih prostorija u prostorije nekadašnje zgrade "Centra bezbjednosti", gdje se nalazi jedno od tri optička čvorišta Ministarstva unutrašnjih poslova, bez kojeg do sada Operativno komunikacioni centar nije mogao biti stavljen u funkciju. Nakon stavljanja centra u tehničku funkciju, neophodno je i obučiti i sposobiti kadar, uvažavajući međunarodne standarde i obavezu poznавања više straniх језика, što će biti još jedan od ciljeva u sposobljavanju službenika kako bi centar mogao besprijekorno funkcionisati. Tmušić je istakao da vatrogasna društva u lokalnim samoupravama koja su transformisana u službe zaštite i spašavanja daju svoj maksimum, ali da ipak ne funkcionišu kako bi trebalo uslijed nedostatka potrebne opreme. Takođe, napomenuo je da su 59 vatrogasnih vozila, koja su raspoređena područnim jedinicama, jedna od najboljih vozila tog tipa u regionu, i da imaju velike operativne sposobnosti, ali da je i pored njih potrebno obezbijediti prateću i ličnu opremu spasilaca zaposlenih u službama zaštite i spašavanja. Vezano za postojanje opreme u vidu čizama i lopata koje je poslanik Kaluđerović pomenuo, Tmušić je istakao da oprema postoji, ali da se ne može predvidjeti koji je to broj koji će zadovoljiti potrebe u određenom trenutku, i napomenuo da je takav slučaj bio i kada su poplave i sniježne nepogode zahvatile Crnu Goru. Naglasio je da je oprema postojala i bila obezbijeđena u izvjesnom broju, ali se ipak ispostavilo da u datom trenutku ni taj broj nije bio dovoljan da bi se zadovoljile potrebe stanovništva i prevazišli problemi koji su ih zadesili. U osvrtu na opservacije poslanika da Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost koristi luksuzna vozila za svoje potrebe, a ne terenska vozila koja bi trebalo, Tmušić je objasnio da su ta vozila dio donacije danske Agencije za vanredne situacije, koja je u okviru svojih projekata iste ili slične donacije dala svim republikama bivše Jugoslavije. Naglasio je da nijedna zemlja nije mogla da bira koja će vozila i oprema biti predmet donacije, tako da je u okviru iste Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost dobio osam vozila marke "Toyota Auris" i četiri kombija za potrebe prevoza spasilaca do mjesta djelovanja. Na kraju, Tmušić je pozvao članove Odbora za bezbjednost da prisustvuju vježbi koja je dio IPA projekta "Borba protiv poplava", koji crnogorski Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost sprovodi u saradnji sa kolegama iz Srbije, a koja će u periodu 27-31. maja 2013. godine biti održana u Beranama, što su članovi Odbora jednoglasno prihvatali.

Predsjednik Nuhodžić je u kontekstu iznijetog istakao da će članovi Odbora za bezbjednost i odbranu u okviru posjete Sektoru za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, koja je predviđena Planom parlamentarnog nadzora za 2013. godinu, imati priliku da dobiju dodatne informacije po temama za koje su izrazili interesovanje, kao i da će na osnovu njih odlučiti da li je neophodno organizovati kontrolno saslušanje na kome bi se dodatno razmotrila konkretna pitanja vezana za funkcionisanje ovog Sektora.

Nakon sprovedene rasprave Odbor je na osnovu člana 21 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane u vezi sa članom 36 alineja 9 Zakona o zaštiti i spašavanju, većinom glasova, usvojio

I Z V J E Š T A J

o

RAZMATRANJU IZVJEŠTAJA O STANJU SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U CRNOJ GORI u 2012. Godini

Odbor je, uz prisustvo ministra unutrašnjih poslova i v.d. pomoćnika ministra za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, upoznat sa aktivnostima koje su u posmatranom periodu imale za cilj smanjenje rizika od katastrofa, procjenu opasnosti, usaglašavanje aktivnosti i obezbjeđenje kvalitetnog odgovora na prijetnje i rizike od katastrofa i iste okarakterisao kao značajan izazov na nacionalnom i međunarodnom nivou. Poseban osvrt napravljen je na saradnju država u kontekstu usklađivanja standarda u predmetnoj oblasti koje imaju za cilj podizanje nivoa efikasnosti u oblasti zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Odbor je, u kontekstu obezbjeđenja pouzdanog i funkcionalnog sistema zaštite i spašavanja, posebno važnim ocijenio obezbjeđenje izvora finansiranja koji zadovoljava potrebe ovog Sektora, te pozicioniranje politike smanjenja rizika od katastrofa, na nacionalnom i lokalnom nivou, kao nacionalnog prioriteta sa ciljem obezbjeđenja efikasnog i kvalitetnog odgovora za slučaj prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih hazarda.

Nakon sprovedene cjelovite rasprave Odbor je jednoglasno prihvatio Izvještaj sa sljedećim

Z A K L J U Č C I M A:

1. Konstatovana je nephodnost formiranja jedinica i timova civilne zaštite, sa ciljem adekvatnog odgovora na potencijalne rizike, te stručno osposobljavanje i materijalno tehničko opremanje njihovih pripadnika;
2. Odbor cijeni neophodnim jačanje kapaciteta Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova;
3. Odbor cijeni urgentnim stavljanje u funkciju Operativno komunikacionog centra 112 u punom kapacitetu;
4. Uvažavajući značaj Jedinice za gašenje požara iz vazduha i činjenicu da sistem radio veza koje se upotrebljavaju u sistemu zaštite i spašavanja ne zadovoljava kritrijume, Odbor cijeni nužnim preuzimanje aktivnosti u cilju trajnog rješavanja iznijetog pitanja;
5. U kontekstu unuštavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava koje podrazumijeva visoko profesionalan i stručan kadar, specijalističku i zaštitnu opremu i sredstva, te poligone opredjeljenje za ovu svrhu, a imajući u vidu stepen društvene opsanosti, potrebno je izvršiti kadrovsko popunjavanje u skladu sa važećim normativnim aktom i tim za neeksplodirana ubojna sredstva opremiti adekvatnom zaštitnom opremom i materijalno-tehničkim sredstvima;
6. Odbor preporučuje Ministarstvu unutrašnjih poslova da sagleda racionalnost korišćnja postojeće opreme i njen eventualno prestrukturiranje u funkciji oslobađanja od viškova (npr.vozni park), na koji način bi bile stvorene

prepostavke za nabavku neophodnih materijalnih sredstava (npr.za potrebe sistema 112 i dr).

Za Izvještaj u cjelini glasalo je devet poslanika: Mevludin Nuhodžić, Milutin Simović, Radivoje Nikčević, Obrad Mišo Stanišić, Luiđ Ljubo Škrelja i Borislav Banović, Velizar Kaluđerović, Vasilije Lalošević i Zoran Miljanić.

Treća tačka dnevnog reda: TEKUĆA PITANJA

U okviru ove tačke dnevnog reda, bilo je riječi o aktivnostima Odbora za bezbjednost i odbranu u narednom periodu.

Magnetofonski zapis toka sjednice se nalazi na CD-u i čini sastavni dio zapisnika.

Pošto je iscrpljen dnevni red, predsjednik Odbora je zaključio rad sjednice.

Sjednica je završena u 13 sati i 55 minuta.

ZAPISNIK SAČINILA:

Zorana Baćović

PREDSJEDNIK ODBORA

Mevludin Nuhodžić